

Po izvršenom sravnjivanju s izvornim tekstom utvrđeno je da su se u Zakonu o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/15) potkrale niže navedene štamparske greške, pa se na osnovu člana 200. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i člana 203. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH daje

I S P R A V K A
ZAKONA
O IGRAMA NA SREĆU

(objavljenog na bosanskom jeziku)

U članu 3. u tački 10) u petom redu riječ: „trrente“ zamijeniti riječju: „trente“; u šestom redu riječ: „holden“ zamijeniti riječju: „holdem“.

U članu 7. stavu 3. tački 1) riječi: „ i 120.stav 1.)“ zamijeniti riječima: „ i 119.stav 1.)“; u tački 3) riječi: „član 92 .stav 1. tač .1. i 2.) „ zamijeniti riječima:“član 91. stav 1. tač.1. i 2.) „; u tački 4) riječi: „član 107. st.1. i 2.)“ zamijeniti riječima : „član 106.st.1. i 2.)„; u tački 5) riječi: „član 118 .st.1. i 2.) „ zamijeniti riječima: “član 117. st.1. i 2.)„;u tački 6) riječi: “ 93.stav 3; 108 .stav 2. i 120. stav 2.) “ zamijeniti riječima : „92.stav 3; 107 .stav 2. i 119. stav 2.)“ .

U članu 52. stavu 5. riječi: “ iz stava 1. tač. 1.do 3. ovog člana, “ zamijeniti riječima:“ iz stava 4. tač.1. do 3. ovog člana,“

U članu 68. stavu 1. tački 14) riječi:“ 101.stav 3. ovog zakona, “ zamijeniti riječima: “100.stav 3.ovog zakona,“.

U članu 89. stavu 3. tački 3) u trećem redu riječi : „član 94. ovog zakona “ zamijeniti riječima: „član 93.ovog zakona“, a u petom redu riječi:“člana 92. ovog zakona,“ zamijeniti riječima : “člana 91. ovog zakona,“; u tački 4) riječi: „ članom 94. ovog zakona, “ zamijeniti riječima : „članom 93.ovog zakona,“.

U članu 90. stavu 2. u tački 3) riječi: „iz člana 92. stav 1. tač. 3. i 4. ovog zakona“ zamijeniti riječima:“ iz člana 91. stav 1. tač. 3. i 4. ovog zakona“.

U članu 92. riječi : „iz člana 92. ovog zakona“ zamijeniti riječima:“ iz člana 91. ovog zakona“.

U članu 93. u stavu 2. u trećem redu riječi : „iz člana 90. ovog zakona“ zamijeniti riječima:“ iz člana 89. ovog zakona“.

U članu 95. u stavu 4. riječi : „iz člana 101. ovog zakona“ zamijeniti riječima: “ iz člana 100. ovog zakona“.

U članu 96. u prvom redu riječi : „iz člana 95. ovog zakona“ zamijeniti riječima: “ iz člana 94. ovog zakona“.

U članu 102. stav 3. riječi : „iz člana 95. stav 1. tačka 2.“ zamijeniti riječima: “ iz člana 94. stav 1.tačka 2.“.

U članu 104. u stavu 1. u prvom redu riječi : „ iz člana 104. stav 1. ovog zakona“ zamijeniti riječima: “ iz člana 103. stav 1. ovog zakona“; u stavu 1. tački 3) riječi : „ iz člana 106. ovog zakona“ zamijeniti riječima: “ iz člana 105. ovog zakona“; u stavu 1. tački 5) u trećem redu riječi : „ iz člana 106. i 107. ovog zakona“ zamijeniti riječima: “ iz člana 105. i 106. ovog zakona“; u stavu 1. tački 13) riječi : „ iz člana 101. stav 3. ovog zakona“ zamijeniti riječima: “ iz člana 100. stav 3. ovog zakona“.

U članu 106. u stavu 1. u trećem redu, riječi : „ iz člana 95. stav 1. tačka 2. “ zamijeniti riječima: “ iz člana 94. stav 1. tačka 2.“.

U članu 107. u stavu 1. riječi : „ iz člana 107. ovog zakona, priređivači iz člana 95.stav 1.tačka 2.ovog zakona “ zamijeniti riječima: “ iz člana 106. ovog zakona, priređivači iz člana 94.stav 1.tačka 2.ovog zakona “; u stavu 6. u drugom redu riječi : „ iz člana 105. ovog zakona,“ zamijeniti riječima: “iz člana 104. ovog zakona,“.

U članu 108. u stavu 1. u trećem redu riječi : „ i 110. ovog zakona,“ zamijeniti riječima: “i 109. ovog zakona,“.

U članu 109. u stavu 2. u petom redu riječi : „ iz člana 75. stav 1.tačka 2. ovog zakona“ zamijeniti riječima: “iz člana 76. stav 1. tačka 2. ovog zakona“.

U članu 110. u stavu 2. u prvom redu riječi : „ iz člana 110. ,“ zamijeniti riječima: “iz člana 109.,“.

U članu 115. u stavu 2. u drugom redu riječi : „ iz člana 110. ovog zakona,“ zamijeniti riječima: “iz člana 109. ovog zakona,“.

U članu 116. u stavu 1. u četvrtom redu riječi : „ sa članom 90. ovog zakona.“ zamijeniti riječima: “sa članom 89. ovog zakona.“ ; u stavu 3. u trećem redu riječi : „ iz člana 115. stav 5.ovog zakona.“ zamijeniti riječima: “iz člana 114.stav 5. ovog zakona.“; u stavu 4. u tački 10) riječi : „ sa članom 119. stav 2. ovog zakona“ zamijeniti riječima: “sa članom 118. stav 2. ovog zakona“.

U članu 117. u stavu 1. u drugom redu riječi: „iz člana 110. stav 2. ovog zakona“ zamijeniti riječima: „ iz člana 109. stav 2. ovog zakona“.

U članu 118. u stavu 1. u prvom redu i u stavu 2. u četvrtom redu, riječi :“iz člana 110.stav 2. ovog zakona,“ zamijeniti riječima: “iz člana 109. stav 2. ovog zakona.“ ;

U članu 125. u stavu 1. u prvom redu riječi: “iz člana 124. ovog zakona,“ zamijeniti riječima: “iz člana 123. ovog zakona,“ .

U članu 129. stav 1. tačka 12) u četvrtom redu brojeve: “ 89. i 98.),“ zamijeniti brojevima: “88. i 97.),“; u tački 13) u drugom redu riječi:“ do 94.), „ zamijeniti riječima:“ do 93.)“; u tački 14) u četvrtom redu broj “103.),“ zamjeniti brojem „102.),“; u tački 15) u drugom redu riječi.“(čl.95. do 108.), „ zamijeniti riječima:“ (čl.94. do 107.),“ ; u tački 16) u drugom redu riječi:“ (član 101.) ,“ zamijeniti riječima.“(član 100),“ ; u tački 17) u četvrtom redu riječi:“(član 102.), „ zamijeniti riječima:“(član 101.),“; u tački 18) u četvrtom redu riječi:“(član 109.), „ zamijeniti riječima: „ (član 108.),“ u tački 19) riječi:“(čl.110. do 120.),“ zamijeniti riječima:“(čl.109. do 119.),“ i u tački 20) u drugom redu riječi:“(čl.121. do 123.).“ zamijeniti riječima:“(čl.120.do 122.).“

U članu 130. u stavu 1. tački 2) riječi:“(član 111.) „ zamijeniti riječima :“(član 110.)“; u tački 3) riječi:“(član 100.)“ zamijeniti riječima: „(član 99.)“; i u tački 4) riječi:“(član 127. i 128.)“ zamijeniti riječima:“(član 126. i 127.)“.

U članu 131. u stavu 1. tački 1) riječi:“ i član 120.),“ zamijeniti riječima: „ i član 119.)“, a u tački 2) u četvrtom redu umjesto brojeva:“ 93.stav 3; 108.stav 2. i 120.stav 2.).“ trebaju stajati brojevi: „ 92.stav 3;107.stav 2. i 119.stav 2.).“

U članu 132. u stavu 1. u trećem redu riječi :“ i 110.ovog zakona. „zamijeniti riječima: „ i 109. ovog zakona.“.

**sekretar
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH**

Izmir Hadžiavdić

**v.d.sekretara
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH**

Daniela Čegar

